WIKIPEDIA

Kwangali

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Kwangali (*RuKwangali*) is 'n Bantoetaal in Suider-Afrika wat deur sowat 152 000 mense weerskante die Okavangorivier gepraat word. Dit word deur die Kawango's gepraat en is een van die nasionale tale van Namibië. Daarbenewens word Kwangali in die aangrensende land Angola gepraat.

Kwangali ***RuKwangali***	
Gepraat in:	Angola Namibië
Gebied:	Suider-Afrika
Totale sprekers:	152 000[1]
Taalfamilie:	Niger-Kongo Atlanties-Kongo Volta-Kongo Benue-Kongo Bantoïed Suidelike Bantoïed Bantoetale Kavango-Suidwes **Kwangali**
Skrifstelsel:	Latynse alfabet
Amptelike status	
Amptelike taal in:	Namibië (nasionale taal)
Gereguleer deur:	*geen*
Taalkodes	
ISO 639-1:	*geen*
ISO 639-2:	
ISO 639-3:	`kwn (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=kwn)`



Verspreiding van Kwangali in Namibië volgens die 2011-sensus:

☐ <1%
☐ 1–5,99%
☐ 6–10,99%
☐ 11–20,99%
☐ 21–30,99%
☐ 31–49,99%
☐ 50–75,99%
☐ 76–90%
☐ >90%

Kwangali word veral in die voormalige Bantoestan Kavangoland van die destydse Suidwes-Afrika gepraat, dit sluit die Namibiese streke Kawango-Oos en Kawango-Wes in.

Dit is een van die verskeie tale van die Kawango's wat klikgeluide gebruik, hulle is die tandeklik c en gc, saam met prenasalisering en aspirasie. Dit bevat ook 'n nasale glottale benadering.

Verwysings

1. "Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition, Kwangali" (https://www.ethnologue.com/language/kwn) (in Engels). Ethnologue. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20190719123059/https://www.ethnologue.com/language/kwn) vanaf die oorspronklike op 19 Julie 2019. Besoek op 12 Augustus 2019.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwangali&action=edit).



Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

v · t · e (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabloon:Tale_van_Namibi%C3%AB&action=edit) **Tale van Namibië**

Amptelike taal	Engels
Nasionale tale	Afrikaans • Duits • Herero • Kwangali • Lozi • Nama • Oshiwambo • Tswana
Normdata	SUDOC: 034796924 (https://www.idref.fr/034796924)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwangali&oldid=2210003"

Die bladsy is laas op 18 Junie 2020 om 17:41 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.